

<u>Peis Pichon</u>	<u>Tèxt n° 2</u> (p 3)
--------------------	------------------------

1/Escriu:

En montant del fons rescontrèt una flòta de peisses

- Ont vas, Peis ?
- Voldriái saber qu'es aquela lusor, al dessús de mon cap.

Qualques pilòtes decidiguèron de l'acompanhar fins a la, per veire aquò de mai prèp. En naut, la s'èra conflada e èra venguda lutz.

- Podèm pas anar mai luènh, li diguèron los peisses pilòtes. Mas enlà, dins las perfumadas, ia de peisses que te poirán ajudar.

2 / Verai o fals ?

	V	F
La lusor s'èra conflada e èra venguda lutz.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La lusor s'èra desconfada e èra venguda lusetà.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La lutz s'èra confada e èra venguda lusor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La lusetà s'èra conflada e èra venguda lutz.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3/ Escriu.

		